فرەژنی و چڵێسی پیاو....!

نوری بێخاڵی

لەوە دەست پێدەکەم کە چۆن لە سای ئەو کولتورە بۆگەن و هوشیارییە سەقەت و خوێندنەوە ناتەندروستەی پێی گۆشکراوین، لە گەمەیەکی زمانەوانیدا هەوڵی ئەوەمان داوە و دەدەین ژن بهێنینە پلەی خوارەوەی خواری پیاو و بچووکی بکەینەوە، لەوەش زیاتر بوون و بەها و ماف و شوناسی مرۆڤبوونی لێ زەوت دەکەین، ئاخر کاتێك بەناوی مافەکانی ئافرەتان، ئەو کائینە لە بازنەی مافەکانی مرۆڤ هەلاوێر دەکەین و جیا دەکەینەوە، رێك وەك ئەوە وایە و بەو مانایە دێت کە ئافرەت مرۆڤ نییە، ئەوە نەك هەر بۆ ئافرەت، تەنانەت بۆ منالآنیشمان هەر وا دەکەوێتەوە، ئەگینا بۆ رۆژێك لە رۆژان گوێبیستی گوزارشت و دەستەواژەی مافەکانی پیاوان نەبووین؟!

بێگومان لەبەر ئەوەی تا ئەو چرکەساتەش لە دیدی ئێمەی نقووم بووی نێو زەلکاوی باوەڕسالاری و نەریتگەرادا، ژن تەنها و تەنها کالآ و ماکینەی منالّ خستنەوە و تێرکەری ئارەزووە چڵێسە شەهوانییەکانی پیاوە و منالّیش هەمیشە کۆیلەیەکی ئەڵقە لە گوێ و گوێڕایەڵی بێ پرسیار و گومانی بەردەم فەرمانەکانی پیاوسالاری و باوکسالارین، ئیدی چاوەڕێی دید و تێڕوانینێکی ژیان و مرۆڤدۆستانە بۆ ئەو دوو کائینە لەلای ئێمەی پیاو ئەستەمە، ئەمە جگە لەو پاساودانەوە و بڕوبیانو هێنانەوانەی هەمانە لە بەرامبەر هەر خوێندنەوەیەکی کورتبین و ئیفلیجی خۆمان بۆ کەس و دیاردە و دەرکەوتەکان.

سەرەتا لە خۆمەوە دەست پێدەکەم، ئینجا لەوانی تر و بەڕاشکاوی دەڵێم و نکۆڵی لەوە ناکرێ، کە پیاو تا بڵێی چڵێس و برسی جەستەی ئافرەت و کۆیلەی تێرکردنی غەریزە سێکسییە برسییەکانییەتی و ئەگەر لە تەنها شەوێکدا لەگەڵ هەموو کچ و ژنانی دونیا جووت بێت، هێشتا بسکەی سمێڵی دێت، تاکو دەچێتەوە باوەشی یەکێکی دی، وەك ئەوەی خواوەند ئەو مرۆڤەی تەنها بۆ پڕکردنەوەی بۆشاییە سۆزداری و تێرکردنی حەزی شەهوانی پیاو دروست کردبێت، گومانیشی تێدا نییە کە لە پشتی ئەو بیرکردنەوە دۆزەخییە ئەتمۆسفیرێکی پتەوی کولتوری باوەڕسالاری و نەریتگەرای پیاوسالارانەی گەنیو هەیە و ئامادەیە، کە وەك هەر دیاردە و دەرکەوتەیەکی تر، بۆ پاساودانەوەی ئەو حەزە چڵێس و برسییەی دەیان و سەدان بڕوبیانوی هەیە و بۆ هەمیشە و لە چاو تروکانێکدا دەست دەباتەوە نێو پریاسکەی کولتور و دابونەریت و تورەگەی دەقە رەها دۆگما و بە پیرۆزکراوەکان و بەناوی چاکسازی و شتی لەو بابەتە بەسەر کۆمەڵگا و کایەکانیدا دەیانبەشێتەوە.

بەهەرحاڵ دوای ئەو مشتومڕەی کە پرۆژە یاسای پەرلەمانی کوردستان لەمەڕ یاسای فرەژنی دروستی کردووە و لەو نێوەدا تەرەفگیری یاساکە و دژ و لایەنی بێدەنگیش هەن، بەڕای من وەك کەسێك ئەوەی بەهەر ناو و پاساوێکەوە رەوایی دەداتە دیاردەی ڤێزەونی فرەژنی و حەلآڵی دەکات، باشتر وایە و ئەگەر راست دەکات، با بە راشکاوی و بوێریشەوە هەڵوێست لە بەرامبەر دیاردەگەلی نامۆ و بێزراوی چەشنی هاوسەرگیری (موتعە و مسیار و سیغە) دەربڕێ و بەراستگۆیی دەست بۆ دەرخستنی رەگە مێژووییەکان و داهێنەرانی ئەو شێوە ئیباحیەت و زینا شەرعیانە ببات و بۆ خەڵکیان روون بکەنەوە، با قسەیەکی روون و ئاشکرا لە مەڕ دیاردەکانی مارەیی سەر بێشکە و مارەبەجاش و شتی لەو بابەتە بکات و بەبێ ترس و لە رێی خوا داهێنەر و سەرچاوە تیۆرییەکانی ئەو بازرگانیکردنە بە جەستەی کچ و ژن را دەربڕێ .. ئەوەی بە بڕوبیانوی فریودەرانەی باوەڕسالاری و نەریتگەرایی خەمخۆری تەشەنە نەکردنی بەدڕەوشتی و زینایە، ئەگەر راست دەکات و نیەت پاکە، با ئازایەتی بداتە بەر خۆی و لەوە دەست پێبکات، کە ئیدی چیتر بە زۆر لەچك نەکرێتە سەر کچی منالّی تەمەن نەونەمام و پەپوولەیی، کە هێشتا دەستی راست و چەپی خۆی بۆ لێك جیا ناکرێتەوە، لەچکێك کە بەرهەم و پاشماوەی چاخی بە کۆیلەکردنی ئافرەتی مرۆڤ و ریکلامێکی پڕ رەواجی بازرگانی سیاسییە، با لەوە دەست پێبکات، چۆن و هەر کاتێك پیاوی (سمێڵ بابڕی!!) کوردی موسڵمان، کە ئارەزووی جووتبوونی کرد لەگەڵ هاوسەرەکەیدا، هەتا ئەگەر لە ماوەی بێنوێژی و لەبەردەم تەشتێك هەویری نانکردندا بوو، ناچاری دەکات و شەهوەتی شێتانەی لە دەفری ئەو ژنە ماندوو هیلاکە بەتاڵ دەکاتەوە، کەچی خودی ژنەکەی خۆی ئەگەر ئارەزووی سێکسی هەڵسا و داوای جووتبوون لە مێردەکەی بکا (کە حەددی

نییە!!)، لە ترسی ئەوەی نەبادا مێردەکەی بە رووفایم و بێ شەرم و دۆخین شل ناوی ببات خۆی دەخواتەوە .. ئەوانەی بە بیانووی ترسیان لە لەیەك ترازانی پەیوەندییە کۆمەڵایەتییەکان و تێکچوونی شیرازەی خێزان، رەوایی دەدەنە فرەژنی و حەلاڵی دەکەن، ئەگەر راست دەبێژن و بۆ سەلماندن و سەپاندنی هێز و دەسەڵاتی پیاوسالارانە و رۆحی مازۆشی خۆیان نییە، با ئەو تابۆ و تەوتەم و وەهمە کۆمەڵایەتی و شەرعییە پووچانەی لە عەقڵی خەسیوو و هوشیاری نەخۆشی کۆمەڵگادا چاندوویانە تێك بشکێنن، رێگا بدەن کچ و کوڕ وەك دوو مرۆڤی کامڵ و هوشیاری خاوەن ماف و رەوایی لە دەسنیشانکردنی ئایندە و چارەنووسی خۆیان، با بهێڵن ئەو دڵخوازانە بە شێوەیەکی سروشتی و مرۆیی و دوور لە قامچی باوك و برا و ترسی مام و ئامۆزا و چاوسوورکردنەوەی خاڵ و خاڵۆزا، هاوسەری ژیانیان ئازادانە هەڵبژێرن.

بەڕاستی کۆمیدیایەکی سەیرە لەم وڵاتە، سەیرکەن، ئەگەر ژنەکەت نەزۆك بوو .. ئەگەر نەخۆشی درێژخایەنی هەبوو .. ئەگەر نازانم ماوەی چەند تۆرا و نەگەڕایەوەماڵەوە و نەهاتەوە نێو باخەڵی پیاوەکەی (لەوانەیە و گریمان با خەتا و گوناهەکە هی پیاویش بێت!!)، پیاو بۆی هەیە ژنی دووەم بێنێ ، وای لە سێیەم و چوارەمیش. ئاخر ئەمەش ئەگەر گەمەیەکی تری یاسا و ترس و شەرمی ئەو کایەیە نەبێت لە بەرامبەر هەژموون و باهۆزی وێرانکاری باوەڕسالاری و نەریتگەرا (کە هەموویان بەیەکەوە بڕستی ژیان و گۆڕان و نوێبوونەوەیان لە کورد کوشتووە) چییە؟ هەموو ئەمەش تەنها لەبەر ئەوەی کە کایەی ناوبراو بەشی ئەوە بهێڵێتەوە کە دیوەخانی نەریت و سەکۆی باوەڕسالاری و مینبەری یەقین و رەهاییەکان لێی تورە نەبن و دڵیان لێی نەرەنجێ، نەبادا بەر نەفرەتی ئابڕووچوون و تەکفیری بدەن، بۆیەش کە لە پرۆژە یاسایەکە و بانگەشەکانی ئەو کایە شەرمنە ورد دەبیتەوە، زۆر بە ئاسانی ئەو سیاسەتی (نەشیش بسووتێ نە کەباب) و نوکتەی بانێکە و دوو هەوا) مان بۆ ئاشکرا دەبێت، بەو پێیەی لەلایەك بانگەشەی ئازادی و دیموکراسی و کرانەوە و کۆمەڵگای مەدەنی دەکات (تەنانەت لە ماددەیەکی دەستوردا یەکسانی ئافرەت و پیاوی بە تەوەری سەرەکی ئازادییەکان وەرگرتووە)، کەچی لەولا دێتەوە دەروازە و کونێك بۆ تێرکردنی حەزی شەهوانی و غەریزەی چڵێسی پیاو دەکاتەوە.

باشە ئەی ئەگەر بپرسین (ئەوە ئەگەر بە لادەر و بەرەڵلاّ و بێ رەوشت و مولحید و زیندیق ناوامن نەبەن و لە سوچێکدا فتوامان لەسەر نەدەن — فتوا بە دیوە سیاسی و ئاینییەکەی): ئەگەر پیاوەکە نەمێرد بوو .. ئەگەر نەزۆك بوو و توانای نەوە خستنەوەی نەبوو .. ئەگەر نەخۆشی درێژخایەنی هەبوو .. ئەگەر لەبەر گەشتە شەهوانییەکانی و رازی کردنی دڵی (کاکەسوورەکەی) بۆ سوریا و تورکیا و ئیمارات و بۆ شەوی سووری باوەشی سۆزانیان بە هەفتە و مانگ و بەناوی بازرگانی و چی و چیتر نەهاتەوە ماڵ .. ئەگەر وەك مەلای واعیز و سیاسەتمەداری مولەقینی گۆرینمان، تەنها لەبەر دوورکەوتنەوەی مانگێك لە خێزانەکەی زەواج موتعەی کرد .. ئەگەر لە کۆڵان و فەرمانگە و شوێنی کاری خۆیدا هەر خەریکی چاوبڕکێی هەرزەکارانە بوو لەگەڵ دەر و دراوسێ و هاوپیشەکانی .. ئەگەر لەو بەڵایەی راکردنی خەڵکێك لە باشوور و ناوەڕاستی عیراق بۆ کوردستان لە ترسی تیرۆر و تەقاندنەوە، پەنجا دۆلارییەك دابنێتە سەر ناوکی یەکێکیان .. ئەگەر هەموو شەوێ دوای دەستبازی و بە سەرخۆشی و بێهۆشییەوە هاتەوە ماڵ و لە قووتی دەمی ماڵ و منداڵی بگێڕێتەوە بۆ قاپێك عەرەق و پێکێك وێسکی .. ئەگەر و ئەگەر و ..... بەڕاست پرسیارەکە ئەوەیە، ئەو دەمە ژنەی بەدبەخت و خێرلەخۆ نەدیو قوڕی کام یاسا و شەرع و دیموکراسییەت بکا بەسەر خۆیدا؟!

بۆیە بە راشکاوی دەڵێم، گەلۆ دەزانن گاڵتەجاڕییەکی منالانە و سوکایەتی پێکردنێکی ئاشکرا و لە بەهای مرۆیی کەمکردنەوەی ژن و پیاوی کوردە، کە پێمان وابێت بە فرەژنی چارەسەری زینا و لادانی کۆمەڵایەتی و بەدڕەوشتی دەکەین (ئەرێ بەڕاست فرەژنی ئەلتەرناتیڤی منالبازی و کاری لواتەیە؟!)، یان بەو وەهمەوە بین گوایە سەرگرتنی بڕیاری فرەژنی کێشەی قەیرەیی کچان ناهێڵێ، مەگەر ئەوانەی ژنی دووەم و سێیەم دێنن هەر قەیرەیان هێناوە، یان بە شێوەیەکی تر لەبەر ئەو ئاستە یەکسان و بەرزەی گوزەران و وەك یەکییەی رەخساندنی هەلی کار و ژیان بۆ گەنجانمان، هەرچی کوڕی قەیرە و بێژنە لەم وڵاتە نییە و کۆچی بە لێشاوی لاوانیش نووکتەیەکی رۆژانە و وڕێنەی راگەیاندنە و بەس؟!